

l48_waybel_6

(TMdJ6gz8cVJK9DPEai5GZZY6PPXygmWY5W3)

October 27, 2020

Let $v3_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_lattice3 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_lattice3 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_lattice3 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_waybel_5 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_waybel_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_waybel_3 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k7_lattice3 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v9_waybel_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_orders_2 X0) \wedge ((v4_orders_2 X0) \wedge ((v5_orders_2 X0) \wedge ((v1_lattice3 X0) \wedge ((v2_lattice3 X0) \wedge ((v1_waybel_5 X0) \Leftrightarrow (v1_waybel_5 (k7_lattice3 X0)))))))) \Rightarrow ((v1_waybel_5 X0) \Leftrightarrow (v1_waybel_5 (k7_lattice3 X0))) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((v3_orders_2 X0) \wedge ((v4_orders_2 X0) \wedge ((v5_orders_2 X0) \wedge ((v1_lattice3 X0) \wedge ((v2_lattice3 X0) \wedge ((v1_waybel_5 X0) \wedge (l1_orders_2 X0))))))) \Rightarrow (v3_waybel_3 X0) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((v1_lattice3 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow ((v1_orders_2 (k7_lattice3 X0)) \wedge (v2_lattice3 (k7_lattice3 X0))) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((v2_lattice3 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow ((v1_orders_2 (k7_lattice3 X0)) \wedge (v1_lattice3 (k7_lattice3 X0))) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((v3_orders_2 X0) \wedge ((v4_orders_2 X0) \wedge ((v5_orders_2 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)))) \Rightarrow ((v1_orders_2 (k7_lattice3 X0)) \wedge (v3_orders_2 (k7_lattice3 X0)) \wedge ((v4_orders_2 (k7_lattice3 X0)) \wedge (v5_orders_2 (k7_lattice3 X0)))) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_orders_2 X0) \Rightarrow ((v1_orders_2 (k7_lattice3 X0)) \wedge (l1_orders_2 (k7_lattice3 X0))) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_orders_2 X0) \Rightarrow (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v9_waybel_1 X0)) \Rightarrow ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v2_waybel_1 X0))) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(l1_orders_2 X0) \Rightarrow & (((v3_orders_2 X0) \wedge ((v4_orders_2 X0) \wedge ((v5_orders_2 X0) \wedge ((v1_lattice3 X0) \wedge ((v2_lattice3 X0) \wedge (v1_waybel_5 X0)))))) \Rightarrow ((v3_orders_2 X0) \wedge ((v4_orders_2 X0) \wedge ((v5_orders_2 X0) \wedge ((v1_lattice3 X0) \wedge ((v2_lattice3 X0) \wedge (v9_waybel_1 X0))))))) \quad (8) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_orders_2 X0) \Rightarrow ((v1_lattice3 X0) \Rightarrow (\neg v2_struct_0 X0)) \quad (9)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0. & ((v3_orders_2 X0) \wedge ((v4_orders_2 X0) \wedge ((v5_orders_2 X0) \wedge ((v1_lattice3 X0) \wedge ((v2_lattice3 X0) \wedge ((v3_lattice3 X0) \wedge ((v1_waybel_5 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)))))))) \Rightarrow ((v2_waybel_1 X0) \wedge ((v3_waybel_3 X0) \wedge (v3_waybel_3 (k7_lattice3 X0)))) \end{aligned}$$